

Akcionarsko društvo za trgovinu
" Veletrgovina "
Gradiška



I Z V J E Š T A J

o poslovanju za period 01.01. do 31.12.2024.godine

Gradiška, marta 2025. godine

Akcionarsko društvo za trgovinu
" Veletrgovina "
-Upravni odbor -
Gradiška

U skladu sa članom 282.Zakona o privrednom društvima (" Sl.glasnik RS " br. 127/08 i 100/11) i članom 67.Statuta Akcionarskog društva za trgovinu " Veletrgovina ", Upravni odbor Društva, na sjednici održanoj dana godine je razmatrao i usvojio

Izvještaj o poslovanju za 2024.godinu

I – Uvod

Društvo posluje sa gubitkom,radi usklađivanja vrijednosti imovine

II – O Društvu

Društvo je kao Osnovno državno preduzeće, osnovano 1977. godine i u toku svog postojanja prošlo je kroz niz transformacija i udruživanja od radne organizacije, OOUR-a u okviru kombinata AIPK, dioničkog društva u mješovitoj svojini, državnog preduzeća do akcionarskog društva u kojoj formi i danas posluje.

Akcionarsko društvo za trgovinu " Veletrgovina " Gradiška (u daljem tekstu Društvo), upisano je u sudski registar kod Osnovnog suda (sada kod Okružnog privrednog suda) u Banjoj Luci dana 31.08.2001.godine u reg.ulošku broj 1-74-00. Društvo je u smislu zakonskih propisa upisano i u registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti,Centralnog registra hartija od vrijednosti, Republičkog zavoda za statistiku, te kod odgovarajućih poreskih organa. Akcije Društva uvrštene su na slobodno berzansko tržište pa se njima moglo nesmetano trgovati.

Društvo ima organe utvrđene Statutom i to : Upravni odbor koji broji 3 (tri) članova.U Društvu je zaposleno 1 radnika na neodređeno vrijeme i 3 radnika na određeno vrijeme. Sve obaveze prema radnicima su servisirane u 2024.godini, tj. isplaćene su sve plate i uplaćeni doprinosi i porezi.

III – Analiza poslovanja

Poslovanje Društva, kao društva kapitala, definisano je odredbama Zakona o privrednim društvima.

Pri sastavljanju Finansijskih izvještaja, Društvo se rukovalo važećim računovodstvenim propisima,te Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja,propisi iz oblasti poreske regulative(Zakon o porezu na dobit,Zakon o porezu na dohodak građanin,Zakon o doprinosima i dr.),Zakon o privrednim društvima,Zakon o deviznom poslovanju,kao i drugi zakonski i podzakonski akti koji su na snazi u momentu nastanka poslovnih događaja i njihovog evidentiranja.

Podaci su sačinjeni na principu istorijskog troška, i primjenom osnovnih računovodstvenih načela: uzročnosti, stalnosti, dosljednosti, opreznosti i načela pojedinačnog procjenjivanja.

Rezultati poslovanja iskazani u 2024. godini mogli bi se analizirati kako slijedi:

	2024.god	2023.god.	Indeks
Ukupni prihodi:	263.980	220.893	119,50

Analizom prikazanog može se konstatovati da su ukupni prihodi ostvareni u 2024. godini veći u odnosu na prošlu godinu za 43.087 KM.

	2024.god.	2023.god.	Indeks
Ukupni rashodi:	119.857	203.191	58.99

Analizom prikazanog može se konstatovati da su ukupni rashodi u 2024. god. manji u odnosu na prošlu godinu za 83.334 KM.

	2024.god.	2023.god.	Indeks
Gubitak/Dobitak	144.204	-2.228.481	

Stalna sredstva i tekuća imovina čine neto imovinu Društva u iznosu od 3.263.946 KM.

	2024.god.	2023.god.	Indeks
Obaveze:	744.200	5.054	14.724,97

Vidljivo je da su obaveze uvećane u odnosu na prošlu godinu.

IV – Položaj Društva

Položaj Društva čine :

- A. Prinosni položaj
- B. Imovinski položaj
- C. Finansijski položaj

- A. Prinosni položaj

1. Bilans uspjeha

Bilans uspjeha u sažetoj formi čini

	Iznos
1. Poslovni prihodi	263.980
2. Ostali prihodi i dobitci	89
I- Ukupan prihod	264.069
2. Poslovni rashodi	119.865
3. Troškovi materijala	89
4. Trošk. goriva i energije	18.183
5. Trošk. plata, nakn. plata i dr. lič. primanja (6+7)	30.758
6. Trošk. plata i br. naknada	29.758
7. Trošk. ostalih lič. primanja	1.000
8. Trošk. proizv. usluga	6.884
9. Trošk. amort. i rezervisanja	37.821
10. Troškovi amortizacije	37.821
11. Amort. nekret., postroj. i opreme	37.821
12. Rashodi po osnovu promj. rač. politike	8
13. Nemater. trošak (bez poreza i doprinosa)	10.175
14. Troškovi poreza	15.930
15. Troškovi doprinosa	17
II- Ukupni rashodi (3+4+5+8+9+13+14+15)	119.865
III- Gubitak	
III- Dobitak (II-I)	144.204

2. Ekonomičnost

Društvo je ekonomično poslovalo.

3. Rentabilnost

U 2024. god. Društvo je rentabilno poslovalo, jer je poslovalo sa dobitkom.

B. Imovinski položaj

1. Struktura imovine

	Iznos
1. Stalna imovina	3.683.774
2. Tekuća imo. (kr. pot., got., krat. razgr.)	324.372
Ukupno (1+2)	4.008.146

Iz navedenog podatka se da zaključiti da u strukturi imovine Društva preovladava stalna imovina, što je u skladu sa djelatnošću (izdavanje poslovnog prostora u zakup).

C. Finansijski položaj

1. Bilans stanja

Aktiva

I-Stalna sredstva	3.683.774
-ostala dugor.prava-zemljište	1.039.490
-nekret.,postroj.i oprema	58.596
-građ.obj.	2.585.688
II-Tekuća sredstva	324.372
-gotovina	192.046
-porez na dodatu vrijednost	0
Ukupna aktiva(1+2)	4.008.146

Pasiva

I-Kapital	3.263.946
-osnovni akcijski kapital	6.021.146
-revalorizacione rezerve	0
-gubitak ranijih godina	-2.905.181
-gubitak /dobitak tekuće godine(prije oporz.)	144.204
II-Kratkoročne obaveze	744.200
-dobavljači	743.640
-obav.za zarade i nakn.zarada	0
-ostale kratkor.obaveze	560
Ukupna pasiva (I+II)	4.008.146

2. Zaduzenost

1.Kapital	3.263.946
2.Ukupne obaveze	744.200
Ukupno (1+2)	4.008.146

3. Solventnost

1.Imovina	3.263.946
2.Ukupne obaveze	744.200
Koeficijent solventnosti (1/2)	438,58

Iz ovog je vidljivo da Društvo ima visok koeficijent solventnosti, te ima sposobnost da plati obaveze, jer ima veliku vrijednost imovine kao pokriće.

V – Rizici poslovanja i razvojni plan

Budući da se Društvo opredijelilo da, kao i u ranijim godinama, u narednom periodu obavlja pretežno djelatnost izdavanja poslovnog prostora, to bi glavni rizik poslovanja, mogao da se ogleda u eventualnoj nepopunjenosti poslovnog prostora Društva koje daje u zakup, te u visini zakupnine, a uvijek postoji mogućnost promjena propisa od strane zakonodavnih i drugih organa kojim bi se povećali porezi, doprinosi i druge naknade.

Procjena Uprave Društva je da u ovoj godini Društvo neće značajnije biti izloženo ovom riziku, budući da ima zaključene ugovore o zakupu koji pokrivaju cijelu poslovnu 2025.godinu, a nema ni naznaka za povećanje poreza, doprinosa i naknada.

Društvo je takođe izloženo riziku likvidnosti, koje podrazumijeva održavanje dovoljne količine novca za podmirivanje tekućih obaveza, ali će i u 2025.godini, kao i u ranijim godinama, Društvo dobrim domaćinskim poslovanjem i razumnim trošenjem sredstava održavati likvidnost.

Što se tiče razvojnog plana, u ovom privrednom okruženju i trenutnoj turbulentnoj ekonomskoj situaciji, ne mogu se očekivati posebni razvojni planovi, jer se Društvo ne bavi osnovnom djelatnošću. Kako je nerealno očekivati značajnije promjene u uslovima privređivanja, to će glavni pravac poslovanja ovog Društva u narednom periodu biti izdavanje poslovnog prostora, održavanje i uvećanje vrijednosti objekata, a sve u okviru finansijskih mogućnosti Društva.

VI – Zaštita okoline

Članom 282.stav (3) Zakona o privrednim društvima utvrđeno je da izvještaj o poslovanju sadrži, ako je potrebno, obavještenje o zaštiti okoline. Uprava ovom prilikom ističe da se ovo privredno društvo prema okolini odnosi sa punom pažnjom, a sama djelatnost Društva ne dovodi u pitanje značajnije zagađenje životne okoline.

VII – Događaji nakon dana bilansiranja

Nakon dana bilansiranja stanja nisu nastali nikakvi događaji koji zahtijevaju korekcije ili objavljivanje u finansijskim izvještajima, drugačije od onog već objelodanjenog u ovom Izvještaju i finansijskom obračunu dostavljenom APIF-U.

VIII – Zaključak

Na osnovu prezentovanih rezultata poslovanja, može se konstatovati da je Društvo ostvarilo pozitivan poslovni rezultat. Naplata zakupnina u 2025.godini ostvarena je

u visokom stepenu, te je na taj način Društvo uspjelo izmiriti sve svoje obaveze bez kreditnog zaduženja.

Likvidnost tokom cijele godine nije bila ugrožena. Step en zaduženosti je manji u ovoj godini u odnosu na prošlu godinu, jer je Društvo uspjelo izmiriti obaveze iz ranijeg perioda.

Bez obzira na vrlo složene uslove poslovanja, nastavljen je trend poboljšanja rezultata poslovanja u odnosu na prethodne godine. Prema dosadašnjim rezultatima poslovanja u prvom tromjesječju, očekuje se nastavak tog trenda i u 2024. godini.

Posebno ističemo da "Veletrgovina" nema sudskih sporova, ima obaveza prema dobavljačima (za sanaciju građevinskih objekata) , zaposlenim radnicima i državnim organima, nema kreditnih zaduženja i poslije dugogodišnjeg sudskog rješavanja, u cjelosti je regulisala pitanje imovine, Rješenjem Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove od 06.10.2022.god., kojim se utvrđuje sadržaj nepokretnosti u privremenom listu nepokretnosti, a kojim je u cjelosti prihvaćeno faktičko stanje.

Uprava Društva će se i ubuduće angažovati, vezano za uspješno poslovanje Društva, kako načelo stalnosti poslovanja ne bi došlo u pitanje.

CERTIFIKOVANI RAČUN. TEH.
OLGA DAVIDOVIĆ

Olga Davidović

BIL. CERT. 1438-1505
DR. LICENCE SRT-0532/25

